

Vuk'uzenzele

**JOBS
INSIDE:**


Produced by Government Communications (GCIS)

Sesotho / English

| September 2016 Edition 1



Minister in The Presidency for Planning, Monitoring and Evaluation, Jeff Radebe announced a plan to support small business and cooperatives.



**Celebrating
SA's heritage**

Page 4



**Ikaheng builds
the community**

Page 15

**Team South
Africa flies the
flag high**

Page 16

Small businesses get a boost

Noluthando Mkhize
and Neo Semono

Government has given South African small businesses and cooperatives a lifeline.

This after government announced that it has set aside 30 percent of its procurement spend for services from small businesses, and cooperatives.

Minister in The Presidency for Planning, Monitoring and Evaluation, Jeff Radebe,

announced this shortly after the Cabinet Lekgotla held recently.

He said a new Procurement Bill developed by National Treasury that will be introduced next year, would ensure that 30 percent of government contracts are set aside for small companies, cooperatives and township businesses.

"Government would introduce legislative amendments to implement the 30 percent

set aside to unlock the potential of SMMEs, cooperatives and the township and rural enterprises. This would be done by March 2017," said Minister Radebe.

He added that this was part of government's evaluations of financial incentives for business to strengthen and achieve greater value for money to enhance more inclusive growth.

Government will continue to focus on labour-intensive

sectors, including the need for various mechanisms to support greater impact on jobs, such as the use of the incentive programmes, amongst others: clothing, textiles, leather and footwear value-chain; agro-processing and business process services.

The economy was top of the agenda at the Cabinet Lekgotla as government assessed its

Cont. page 2

Protect your social grant

Gabi Khumalo

The South African Social Security Agency (SASSA) has urged social grant beneficiaries to make other arrangements with financial service providers to pay their premiums. This follows the amendments of

the regulations of the Social Assistance Act of 2004, where some social grant beneficiaries will have to make other arrangements regarding the payment of funeral insurance premiums.

The amendments of the regulations was a necessary and responsible step taken by SASSA and the Department

of Social Development in order to protect vulnerable beneficiaries against dishonest financial service providers.

"The law allows for only a maximum of 10 percent of the grant value to be deduct-



ed and requires that SASSA should be informed when-

Cont. page 2

ALSO AVAILABLE ON:



t @VukuzenzeleNews

f Vukuzenzele

Websites: www.gcis.gov.za
www.vukuzenzele.gov.za
E-mail: vukuzenzele@gcis.gov.za
Tel: (+27) 12 473 0179

Free Copy

Moruo wa mahaeng o ntlafatsa maphele

Siya Miti

Kgato e nkilweng dibakeng tsa mahaeng tsa Kapa Botjhabelo, e tswelapele ho matlafatsa basadi le batjha.

Dibaka tse ngatanyana di fola molemo wa Diprojekte tsa Indibano, e leng mogatlo oo modulasetulo wa wona e leng letona la mehleng Lindiwe Hendricks.

Diprojekte tsa Indibano di sebedisana le dibaka tsa mahaeng ho fihlella

"Sepheopheo sa Indibano ke ho tsetela setjhabeng."

tswelapele morueng. Seabo sa yona ke ho nyolla kota bakeng sa diprojekte tsa ntshetsopele, haholoholo temong, esita le ho hokela dibaka tsa mahaeng le ba nang le thahaseloa ba tshwanelehileng.

Indibano e ile ya thewa ke Phambili Vuna, khamphane eo beng ba yona e



Ditho tsa Letlole la Setjhaba sa Zulukama di na le kgwebo ya boyo e atlehileng ditsing tse haufi le Whittlesea, Kapa Botjhabelo.

leng Hendricks le monna wa hae, feme ya tlhahlobo ya dibuka ya PwC, le Kula Investments, khamphane ya East London e tsepamisitseng maikutlo diprojekeng tsa ntshetsopele ya mahaeng.

"Sepheopheo sa Indibano ke ho tsetela setjhabeng.

Re a bona hore mmuso o ke ke wa ba dibakeng tse

ngata ka nako e le nngwe, ke kahoo o etsang kgoleletso lekaleng la poraefete ho kena motjheng wa ho thusa hore ntshetsopele ya mahaeng e phethahale," ho itsalo Hendricks.

Projekte e thusitse setjhaba sa Zulukama, haufi le Whittlesea, moo badubi ba sebedisang ditsi tsa boyo ho fihlella mebarakeng.

"Re fumane balekane ba kang Masepala wa Setereke sa Amathole, ho kena motjheng. Masepala o nyehetse ka dinku le dipheleu mme ditho tsa setjhaba di ile tsa rupellwa ka ho kuta le ho rua dinku," ho itsalo Hendricks.

Letlole la Setjhaba sa Zulukama jwale le na le dikoporasi tse supileng

tsa dinku, enngwe le e-nngwe e na le dinku tse 100 le dipheleu tse nne, e leng se etsang palo yohle ya dinku tse 728. Lenane la ditala le se le eketsehile ho ya ho tse 22 haesale ho tloha tshimolohong ka 2006.

Hendricks o itse katleho ya ditsi tsa boyo e bontsha hore moruo o teng dibakeng tsa mahaeng. **V**

Macadamia a tlisa tshepo



Matokomane a boleng a macadamia a hlahiswa dibakeng tse fapaneng tsa Kapa Botjhabelo.

Siya Miti

Badudi ba motsana wa Ncera, kathoko ho East London, ba fola molemo projekeng ya polasi ya *macadamia* e sa tswa kgakolwa sebakeng seo.

Macadamia ke matokomane a hlabosang.

Diprojekte tsa Indibano, e leng kgato eo sepheo sa yona e leng ho matlafatsa basadi le batjha mahaeng a Kapa Botjhabelo, di etelletse pele katoloso ya masimo a *macadamia*.

Katoloso ena e kenngwa tshebetsong tikolohong ya AmaJingqi e Willowvale, e katlasa Morena Dumalisi.

"Jwalo ka Diprojekte tsa Indibano re ikamahantse le ba *Macadamia* ba Kapa Botjhabelo, ba neng ba se ba sebe-tsa Mapolasing a Ncera e le balekane ba nyollang kotla, bakeng sa katoloso ya projekte ya *macadamia* Kapa Botjhabelo. Re nyolla kotla bakeng sa ntho enngwe le enngwe e ntja e amanang le masimo a

macadamia profenseng," ho itsalo Lindiwe Hendricks, setho seo e leng mothei wa Diprojekte tsa Indibano.

Setsha sa Ncera sa boholo ba dihekthara tse 300, se hlaha ditone tse 50 000 tsa *macadamia* ka selemo.

"Re na le boikarabelo ba ho inola setjhaba bofumeng re be re netefatse hore ho thewa moruo dibakeng tsa mahaeng ."

"Monongwaha kotulo e eketsehile ho ya ditoneng tse 80 000, mme setsha sa Ncera se hlaholitswe e le sona se setle ka hofetisisa naheng ka boleng ba matokomane ao se a hlahisang," ho itsalo Hendricks.

Willowvale teng, ditsha tse tharo tsa boholo ba dihekthara tse 300 setsha ka seng, ho akga le AmaJingqi, di se

di hlwailwe. Tikolohong ya Pondoland, Indibano e batlisisa ka dibaka tse tshwanelehileng ka hofetisisa bakeng sa masimo a *macadamia*.

Batho ba mahaeng, haholoholo basadi le batjha, ba matlafaditswe ka makgabane ao ba neng ba se na wona pele, o ile a rialo Hendricks.

"Motheo wa kgotsofalo ya ka ke ho bona maphelo a fetoha. Ke bona basadi ba neng ba se na tshepo ba se ba na le dirapa tsa ditholwana.... Seo se nketsa hore ke be motlotlo haholo."

O ekeditse ka hore katleho ya diprojekte tsa jwale tsa matokomane a *macadamia*, e bontsha kgonahalo ya ho thewa ha moruo dibakeng tsa mahaeng.

"Re na le boikarabelo ba ho inola setjhaba bofumeng re be re netefatse hore ho thewa moruo dibakeng tsa mahaeng, ho fedisa phallohadie ena ya bana ba batlang ho ya ditoropong tse kgolo ho ya batla mesebetsi." **V**

Kgwebo ya ho roka e hola ka katleho

Albert Pule

Ho tloha bonyenya-neng ba hae, hae-sale Ntshepeng Mofokeng (34) a batla ho ba le kgwebo ya hae. Kamora ho phethela materiki, o ile a lohota ho latela mothati wa mmino mme a iteka le-hlohonolo mosebetsing wa diindasteri tsa dibanka le mabenkele, empa tjheseho ya ho ba makgwebo ya nna ya mo tsukutla.

"Esita leha ke ne ntse ke sebetsa, tabatabelo ya ho ba le kgwebo eo e leng ya ka e ne ntse e le teng. Kamora ho tlohela mosebetsi bankeng ke ile ka qala ho ja masapo a hlooho ka thata, ho etsa hore tabatabelo ya ka e be nnete," ho itsalo Mofokeng -ya tswalletsweng Pimville.

Hang ha a se a nkile qeto ka mofuta wa kgwebo eo a neng a batla ho e bula, o ile a ya buisana le Lekgotla la Naha la Ntshetsopele ya Batjha (NYDA) bakeng sa thuso ya tjhelete.

"Ke ne ke qeaqea haholo ho ya ho NYDA ka lebaka la dipuopuo tse ke utlwileng di buuwa ka bona.

"Empa tjhe, ho fihlela jwale, ba mmakaditse haho-

lo mme thuso le tataiso tseo ke di fumaneng ho bona di a tsoteka."

Kgwebo ya hae, Tsa Motse Lifestyle Concepts, e ile ya fuwa R50 000 e le thuso ya tjhelete ya ho qala kgwebo.

"Ke ne ke thabile haholo, hantlentle ke ne ke nyakalletse ha kgwebo ya ka e ne e kgethwa hobane e bontshitse hore ke ne ke le motjheng o motle, mme ke etsa ntho e nepahetseng."

Kgwebo ya Mofokeng e etsa dikgaretene, mesangwana, dibolaente, diphathe esita le mekgabiso ya ka tlung. Hajwale o hirile batho ba bane, basebetsi ba babedi ke ba moshwelella ha ba babedi e le ba na-kwana.

Mmaraka oo ke o shebileng ka mahlo a ntjhohlo haholo ke wa batho ka bonngwe, batho ba sa tswa reka matlo, mmaraka wa kamohelo ya baeti - haholoholo dihotele tse kgolo. Ke oo mothati oo ke batlang hore kgwebo ena e o latele." Mofokeng o ekeditse ka ho re o na le merero ya ho fetela mebarakeng e meng.

O itse enngwe ya diphetso tse ka sehloohong eo a tobang le yona jwaloka



Ntshepeng Mofokeng o kgonne ho fihlella tabatabelo ya hae ho ba le kgwebo eo e leng ya hae ka thuso ya NYDA.

monga kgwebo e nyenyane, ke ho qothisana lehlokwa le dikhamphane tse seng di tsitsitse indastering ya moroko.

"Ke phephetso e kgolo, empa re leka kahohlehhole

ho fa bareki ba rona ditshebeletso e ntle eo re ba fang yona." Mofokeng o itse a ka thabela ho bona kgwebo ya hae e hola a bile a thea mesebesi e mengatanyana kamoso.

V

Morekisi wa ditlhapi o fihlellsetse toro ya hae

Sboniso Dlamini

Ha Bhekuyise Ngema a ne a fumana mosebetsi lebenkeleng la dijo tsa lewatle, o ile a telotwa ke lerato la ditlhapi le ileng la mo kgothatsa hore a qale kgwebo eo e leng ya hae. Ngema (51) ke monga Polasi ya Dithapi e Mandeni ka leoya la Durban, Kwa-Zulu-Natal.

Polasi ena ya ditlhapi tse phelang metsing a foreshe e reelletswe ka noka e kgolokgolo sebakeng sa Mbizi-mbelwe Mandeni. E na le dithanele tse 20 tse tlatsitweng ka mefuta e fapaneng ya ditlhapi tsa metsi a foreshe. Dithanele di na le mefuta e 12 ya ditlhapi tsa koi le tsa kgauta, tseo a di ruetseng ho iphedis ka ho di rekisa.

"Ke rata seo ke se etsang. Ke sebedisitse tsebo ya ka ya ho



Bhekuyise Ngema o sebedisa mokotla wa meroho ho fetisetsa mahe a ditlhapi thaneleng ese.



ba polambara le rametlakase ho tjheka sediba sa botebo ba dikgato tse tsheletseng, yaba ke kenya pompo ya kgajana ho hula metsi a yang dithaneleng. Sediba sena se ntsha dilithara tse 165 tsa metsi ka motsotso, empa ke ntse ke hloka dipompo tsa metsi tse ding hape tse pedi, ho thu-

setsa e le nngwe eo ke nang le yona. Ditlhapi di hloka metsi a hlwekileng le sebaka sa moyo o foreshe, ke kahoo ke sebedisang tsebo ya ka ya bopolambara ho netefatsa hore di fumana seo di se hlokanang," ho itsalo Ngema.

Kgwebo ya Ngema e hapile Kga ya Dikgwebo tse Nnya-

ne ya 2015.

O qeta boholo ba nako ya hae le ditlhapi ho netefatsa hore di hola hantle. O a di fepa, o tlosa mahe a a bee dithaneleng tse fapaneng, moo a nontshwang

"Ke leka ho bontsha batjha hore motho a ka fihlella ditabatabelo tsa hae, ho sa natsehe hore na maemo a hae a mabe hakae."

teng. Ditlhapi tse nontshitweng di boela di fetisetswa thaneleng enngwe.

Ngema o itse o tshepa hore kgwebo ya hae e ka tsosa tjheseho ya hore batjha ba qale dikgwebo tsa bona.

"Ke leka ho bontsha batjha hore motho a ka fihlella ditabatabelo tsa hae, ho sa natsehe hore na maemo a hae

a mabe hakae. Ke batla ba tsebe hore ho qala kgwebo ha ho hloke tjhelete e ngata hakaalo, empa o ka qala han-yane hanyane, wa nna wa hola. O ke ke wa fumana letho haeba o dutse lapeng o sa etse letho."

Sepheo se seholoholo sa Ngema ka kgwebo ya hae, ke hore e hole e be e fepele mabenkele a maholo ka ditlhapi tse foresh. Esita leha Polasi ya Dithapi ya Sofoco e se na khomphyutha kapa marangrang a thekhnoloji ya sejwalejwale, Ngema o na le mokgwatsamaiso wa moo ho ngolwang ka letsoho le moo ho bolokwang direkoto tsohle tsa kananyetsano ya kgwebo ya hae esita le dipampiri tse ding.

O itse hajwale bareki ba ditlhapi tsa hae ba tlameha ho tla ba tlo itatela ditlhapi hobane yena ha a na koloi ya ho ba isetsa. V